

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 15/17

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 59, 60, 65, 57, 67, 55, 61 i 62

Mjesto i datum: Nikšić, 5.04.2017. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA NABAVKU ROBA
za potrebe HE Perućica po partijama:**

Partija 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku; Ručni ventil visokog pritiska

Partija 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji

Partija 3: Pumpe

Partija 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	6
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU.....	15
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	16
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	17
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	18
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	19
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	20
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	21
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	27
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	34
DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	35
DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	36
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	40
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	44
SADRŽAJ PONUDE	49
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	50
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	51

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD	Lice za davanje informacija: Andrija Lazović
Adresa: Vuka Karadžića br. 2	Pošanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	Identifikacioni broj: 02002230
Telefon: +382 40 204 220	Faks: +382 40 214 247
Elektronska pošta (e-mail): andrija.lazovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka roba za potrebe HE Perućica:
Partija 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku;
Ručni ventil visokog pritiska
Partija 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji
Partija 3: Pumpe
Partija 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala, pod rednim brojevima 59, 60, 65, 57, 67, 55, 61 i 62 Plana javnih nabavki br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

31000000-6 Električni uređaji, aparati, oprema i potrošna roba
42124100-5 Dijelovi mašina ili motora
14622000-7 Čelik

IV Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost:

Partija 1: 9.000,00 €

Partija 2: 12.000,00 €

Partija 3: 10.000,00 €

Partija 4: 11.000,00 €

UKUPNO: 42.000,00 €

V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza (**POSEBNO ZA SVE PARTIJE**):

- 1) liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
- 2) uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
 - U ponudi dostaviti detaljnu tehničku specifikaciju i fotografije ponuđene robe;
- 3) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VI Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VII Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

VIII Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok isporuke: 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.
- b) Mjesto isporuke: HE Perućica.

IX Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- najniža ponuđena cijena broj bodova

XI Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 27.04.2017. godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 27.04.2017. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Zbog hitnosti realizacije postupka, a u cilju obezbjeđivanja uslova za remont HE Perućica, skraćuje se rok za dostavljanje ponuda na 22 dana.

XII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XIII Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.
Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan u trenutku zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke.

Tajnost podataka

Nema tajnih podataka.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

Partija 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku; Ručni ventil visokog pritiska

- Manometri, termometri i pokazivači protoka

R.b.	Naziv opreme	Jed. mjere	Količina
1	Indikator protoka sa kontaktima KROHNE DW 181 CC023/BGK1N - 1" Un=220 VDC	kom	1
2	Termometar daljinski, kapilarni Ø63mm, radijalni, temperaturni opseg 0-120°C. Dužina kapilare K = 2m, ugradnja na tabli agregata, klasa tačnosti ±1,6% Odgovara: INOL	kom	2
3	Bimetalni termometar-aksijalno centrični Ø63mm; T=(0-120)°C; G1/2B; KL.2,0; Širina kućišta b1=23mm; dužina kapilarne cijevi l1=100mm Odgovara: WIKA A50.10	kom	2
4	Ručni ventil na instrumentima za mjerenje pritiska G1/2, PN250, DIN 16270. Odgovara: WIKA tip 910.11, Oblik A, a=100±1(mm), b±5= 85(mm), Materijal: Ms	kom	10

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

- **Rezervni djelovi za pneumatiku**

R.b	Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
1	Prečistač-hvatač nečistoće -cevni filter DN 25 PN 40. Odgovara: Landefeld; SF 10	kom	1
2	Ventil sigurnosti P 18 bar. Odgovara: Landefeld; HSV 10-18	kom	1
3	Filter prečistača-hvatača nečistoće-cevni filter. Odgovara: Landefeld; SF 10 - ulozak	kom	2
4	Prigušno nepovratni ventil zraka Pmax-10 bar sa priključcima ermeto 12x1. Odgovara: Landefeld; DRVE 14E	kom	1
5	Pravi priključak za plastičnu cijev 6/4 navoj M5. Odgovara: PPT; 235-205 000	kom	3
6	Obrtni priključak za plastičnu cijev 6/4 navoj M5. Odgovara: PPT; 235-205 300	kom	3
7	3/2 Razvodnik zraka ručno aktivirani,navoj NO2-M5, Pmax-10 bar. OdgovaraLandefeld; T 30310; T 22311 schvarc; T 22311 rot	kom	2
8	Podesivi koljenasti priključak E-22L. Odgovara: PPT; E-22L	kom	1
9	Nepovratni ventil DN 25 PN 40. Odgovara: Landefeld; RUCK 10S	kom	1
10	Priključak AK-18 LM. Odgovara: PPT; AK-18 LM	kom	1
11	Trokraki priključak JK-18 LR. Odgovara: PPT; JK-18 LR	kom	1
12	Priključak JK-18 R. Odgovara: PPT; JK-18 R	kom	2
13	Brzorastavljajuća spojnica. Odgovara: Landefeld; KDG 14 NW	kom	1

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

- **Ručni ventil visokog pritiska**

R.b	Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
1	Ventil za vodu tipa zasun, PN 6/16; DN100; Ø220/180; L=196mm; n=8xØ18	kom	8
2	Ventil za vodu tipa zasun, PN 6/16; DN80; Ø190/150; L=175mm; n=4xØ18	kom	2

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

Partija 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji

- Priključni hidraulični elementi

R.b	Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
1	Mjerni priključak M16 EMA3/ 1/4ED, Materijal: inox	kom	5
2	Mjerni priključak M16 VKA 3/12L, Materijal: inox	kom	5
3	Mjerni priključak M16 EMA3/ 3/8ED, Materijal: inox	kom	5
4	Priključak za manometar MAVMD 1/2MA3, Materijal: St-Zn	kom	5
5	Mjerni priključak M16 VKA 3/16S, Materijal: St-Zn	kom	5
6	Mjerni priključak M16 VKA 3/12L, Materijal: St-Zn	kom	5
7	Kuglasti ventil R 1 ¼“, NP 64, Typ 700000 Materijal: W.No.1.4401 (AiSi 316), Odgovara: SCHMACHTL	kom	5
8	Kuglasti ventil R ¾“, NP 64, Typ 700000 Materijal: W.No.1.4401 (AiSi 316), Odgovara: SCHMACHTL	kom	3
9	Kuglasti ventil R 3/8“, NP 63, Typ 700000 Materijal: W.No.1.4401 (AiSi 316), Odgovara: SCHMACHTL	kom	5
10	Kuglasta slavina 3/8“ za 10 bara	kom	5
11	Kuglasta slavina 1“ za 10 bara	kom	5
12	Elektromagnetni 4/2 NO6 ventil za krmarenje krmarnog sistema, (Y936) Odgovara: Bosh 4/2 NS6 081WV06P1V1020WS220/00DO-2XL, INI 024 (220VDC)	kom	1
13	Elektromagnetni 4/2 NO6 ventil za krmarenje ventila za uljni servomotor, (Y937) Odgovara: Bosh 4/2 NS6 081WV06P1V1020WS024/00DO-2XL, INI 024 (24VDC)	kom	1
14	Ventil 4/2, ručno upravljanje NG6 D1VD1Bn+Bk375, (945) Inox, Odgovara: Parker		1
15	Ventil NG6 (3/2), ručno upravljanje KVS06N-20NBNNN-RO-negativ, (946) Tiefenbach, Inox	kom	1

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

- **Mašine i uređaji**

R.b	Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
1	Mikrometar za unutrašnju mjeru, set sa elementima za mjerenje od 25, 50, 50, 100 mm sa navojem između elemenata M7x1 i prečnikom dodataka za mjerenje Ø17 mm. Opseg mjerenja je od 50 do 350 mm DIN 863. Odgovara: Vogel – Njemačka; ART. No. 230882	kom	1
2	Aluminijumska rotaciona ručna pumpa za pretakanje ulja, benzina i dizela. Protok: 40 l/min; 0,27 l/ciklusu. Dužina usisne cijevi: 960 mm. Odgovara: PIUSI Aluminium rotative hand pump F0033200A	kom	1
3	Električni čistač cijevi: - Primjenjiv za čišćenje spoljnjih i unutrašnjih cijevi: Ø20 – 100mm, - Prčnik sajle: Ø8mm i Ø16mm, - Broj obrtaja: 0-400 /min, - Snage: 250W, - Napona: 220V/~50Hz, Težine: 13kg. Odgovara: WOMAX	kom	1
4	Bušilica-Hamer sa SDS-plus prihvatom: - Nominalne snage 850W; - Energija udarca, maks. 3,2J; - Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4000 min-1; - Nominalni broj obrtaja 0-900 min-1; - Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4-28 mm; - Optimalno područje primjene u betonu sa hamer burgijama 8-16 mm; - Prečnik bušenja betona sa krunom za bušenje 68 mm; - Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm; - Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm; - Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm; - Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, dodatna drška, graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 136, profi kofer, SDS-plus izmjenjiva stezna glava. Odgovara: BOSCH, GBH 2-28 DFV, 0611267200	kom	1
5	Mala ugaona brusilica: - Nominalne snage 900W; - Broj obrtaja u praznom hodu 11500 min-1; - Navoj brusnog vretena M 14; - Prečnik ploče 125 mm; - Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; - Lončasta četka, Ø75 mm; - Težina 2,0kg; - Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, ključ sa dvije rupe, prihvatna prirubnica, zatezna navrtka, štitnik. Odgovara: BOSCH, GWS 9-125, 060179C002	kom	1
6	Aparat za zavarivanje inverter: - Priključni napon: 1~230 V / 50 Hz - Područje zavarivanja: 5 - 180 A - Intermitencija 15%: 180 A - Intermitencija 60%: 155 A - Intermitencija 100%: 125 A - Regulacija zavarivanja: kontinualna - Prečnik elektrode za zavarivanje: 1,5 - 4 mm - Dimenzije (mm): 160 x 440 x 280 - Masa: 5.1 kg Odgovara: VARSTROJ; Varin 1805 E	kom.	1

7	Mala ugaona brusilica - Nominalna snaga 720 W - Broj obrtaja u praznom hodu 2.800–11.000 min ⁻¹ - Navoj brusnog vretena M 14 - Prečnik ploče 115 mm - Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm - Lončasta četka, Ø 75 mm - Težina 1,9 kg - Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dvije rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik Odgovara: BOSCH GSB 13 RE	kom.	1
8	Vibraciona bušilica - Nominalna snaga 600 W - Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min ⁻¹ - Obrtni moment (meko uvrtnje) 10,8 Nm - Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm - Raspon stezanja 1,5–13 mm - Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–44.800 min ⁻¹ - Prečnik burgije u betonu 13 mm - Prečnik burgije u drvetu 25 mm - Prečnik bušenja čelika 10 mm - Prečnik bušenja u zidovima 15 mm - Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm Odgovara: BOSCH GWS 7-115 E	kom.	1

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

Partija 3: Pumpe

Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
<p>Uređaj za zatvaranje igala agregata vodom pod pritiskom prije punjenja cjevovoda</p> <p>Opis uređaja:</p> <p>Mobilna noseća platforma na kojoj je smještena sledeća oprema:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rezervoar zapremine od 80 do 100 l od nerđajućeg materijala sa priključkom za napajanje vodom sa vodovodne instalacije, ventilskim ulazom sa konstantnim dotokom vode i njegovo zaustavljanje kod punog rezervoara.2. Pumpa visokog pritiska (trofazna elektromotorna pumpa)<ul style="list-style-type: none">– pritisak: 90 bara;– protok: 20 l/min;– maksimalna temperature vode: 60°C.3. Ručna pumpa<ul style="list-style-type: none">– koristi se kao rezervni, odnosno dodatni način postizanja potrebnog pritiska;– dvostepena sa maksimalnim pritiskom od 200 bara.4. Oprema u instalaciji<ul style="list-style-type: none">– regulator pritiska;– ventil za rasterećenje pumpe, rad na bajpas režimu;– akumulator pritiska, za rad sistema bez oscilacija pritiska;– manometar;– sklopka za zaštitu i start elektromotora;– armaturni elementi i razvodnici za upravljanje vodom pod pritiskom;– kontrolni panel koji omogućuje bezbjedan rad (kontrola nivoa vode u rezervoaru, pritiska...);– priključni kabal elektromotora sa CEE utičnicom. <p>Napomena :</p> <ul style="list-style-type: none">– svi elementi uređaja moraju biti u odgovarajućoj antikorozivnoj zaštiti, bilo od nerđajućih materijala ili plastificirani epoksi premazi;– obavezno je uz isporučenu robu dostaviti dokumentaciju o kompletnom agregatu sa hidrauličnom i električnom šemom upravljanja, specifikacijom opreme kao i dispozicioni crtež uređaja za zatvaranje igala sa uputstvom za rad i održavanje i atestnu dokuzmentaciju– Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.	kom	1

Partija 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

- Pribor za dizanje i vezivanje tereta

R.b	Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
1	Trake za dizanje tereta nosivost 1000 kg, dužina 2000 mm	kom.	2
2	Trake za dizanje tereta nosivost 2000 kg, dužina 2000 mm	kom.	2
3	Traka za dizanje tereta nosivosti 2000 kg, dužina trake 4000 mm	kom.	3
4	Traka za dizanje tereta nosivosti 3000 kg, dužina trake 4000 mm	kom.	3
5	Traka za dizanje tereta nosivosti 5000 kg, dužina trake 4000 mm	kom.	2
6	Traka za dizanje tereta nosivosti 2000 kg, dužina trake 3000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
7	Traka za dizanje tereta nosivosti 2000 kg, dužina trake 5000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
8	Traka za dizanje tereta nosivosti 3000 kg, dužina trake 3000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
9	Traka za dizanje tereta nosivosti 3000 kg, dužina trake 4000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
10	Traka za dizanje tereta nosivosti 3000 kg, dužina trake 6000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
11	Traka za dizanje tereta nosivosti 5000 kg, dužina trake 4000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
12	Traka za dizanje tereta nosivosti 5000 kg, dužina trake 8000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	8
13	Traka za dizanje tereta nosivosti 8000 kg, dužina trake 8000 mm, dužina petlje 700 mm	kom.	4
14	Beskonačna poliesterska traka za dizanje tereta nosivosti 8000 kg, dužina trake 4000/8000 mm.	kom.	4
15	Priveznica za dizanje tereta četvorokraka sa alkom, dimenzija alke 26x180x100mm i četiri škopca sa vijcima na krajevima užadi: nosivost 2t, prečnik užeta 12mm, dužina 1000mm, Odgovara: Lanac doo P4/08 ili ekvivalent)	kom.	1
16	Priveznica za dizanje tereta četvorokraka sa alkom, dimenzija alke 26x180x100mm i četiri škopca sa vijcima na krajevima užadi: nosivost 2t, prečnik užeta 12mm, dužina 2000mm, Odgovara: Lanac doo P4/08	kom.	1
17	Priveznica za dizanje tereta četvorokraka sa alkom, dimenzija alke 26x180x100mm i četiri škopca sa vijcima na krajevima užadi: nosivost 2t, prečnik užeta 12mm, dužina 3000mm, Odgovara: Lanac doo P4/08	kom.	1
18	Uže za dizanje tereta sa omčom 200x65 na jednom kraju i škopcem sa vijkom na drugom kraju A1.6: nosivost 2t, prečnik užeta 12mm, dužine 2500mm, Odgovara: Lanac doo P1/18	kom.	4
19	Zaštitno platno od poliestera za trake za dizanje tereta, dimenzija 500x300 mm.	kom.	10
20	Škopac sa vijkom nosivost do 3 t (br. 3)	kom.	10
21	Škopac sa vijkom nosivost do 5t (br. 5)	kom.	10
22	Škopac sa vijkom nosivost do 8t (br. 8)	kom.	10

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe za svaku stavku pojedinačno.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

- Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

R.b	Naziv opreme	Jedinica mjere	Količina
1	Rosvajna bešavna cijev (inox) Ø35 x 2 x 6000	kom	20
2	Rosvajna bešavna cijev (inox) Ø12 x 1,5 x 6000	kom	5
3	Aluminijski rebrovani lim (za gazišta) 4/5x1000x2000	kom	5
4	Kutijasto željezo 30x40x2x6000	kom	10
5	Kutijasto željezo 40x40x2x6000	kom	10
6	Kutijasto željezo 40x60x3x6000	kom	10
7	Željezni L profil 40x40x3x6000	kom	10
8	Željezni L profil 30x30x3x6000	kom	10
9	Čelični rebrovani lim (za gazišta) 4/5x1000x2000	Kom	5
10	Čelični lim 1000x2000x2	Kom	5
11	Čelični lim 1000x2000x3	kom	5
12	Čelična bešavna cijev Ø50x4x6000	kom	5
13	Čelična bešavna cijev Ø48x2,6x6000	kom	5

Napomena:

1. Za sve stavke potrebna je potvrda o porijeklu proizvoda, kao i pripadajući atesti i sertifikati, koji se dostavljaju prilikom isporuke robe.
2. Ponuđači su u mogućnosti da za sve stavke iz specifikacije, u kojima se zahtijeva određeni proizvođač ili tip proizvoda, ponude tehnički ekvivalent, pri čemu su u obavezi da dostave dokaz o tehničkoj ekvivalentnosti.

Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1279
Mjesto i datum: Nikšić, 30.03.2017.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Giancarlo Sanzo, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci roba kao i tenderske dokumentacije za nabavku roba za potrebe HE Perućica po partijama kako slijedi:

Partija 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku; Ručni ventil visokog pritiska

Partija 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji

Partija 3: Pumpe

Partija 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala,

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Glavni finansijski direktor
Giancarlo Sanzo**

(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1280
Mjesto i datum: Nikšić, 30.03.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine za nabavku roba za potrebe HE Perućica:

Partija 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku; Ručni ventil visokog pritiska

Partija 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji

Partija 3: Pumpe

Partija 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Giancarlo Sanzo _____
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević _____
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević _____
s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1280/2
Mjesto i datum: Nikšić, 30.03.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine za nabavku roba za potrebe HE Perućica:

Partija 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku; Ručni ventil visokog pritiska; Partija 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji; Partija 3: Pumpe; Partija 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Darko Jevrić, *dipl.pravnik*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Andrija Lazović, *dipl.ecc.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Sava Mijušković, *dipl.maš.ing.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragan Urošević, *dipl.maš.ing.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marko Janković, *dipl.maš.ing.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Zoran Bošković, *dipl.maš.ing.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radosav Aleksić, *dipl.maš.ing.*

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 100$$

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

C_p – ponuđena cijena (sa PDV)

C_{min} – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

_____ (naziv ponuđača)

podnosi

_____ (naziv naručioca)

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj _____ od _____ godine
za nabavku**

_____ (opis predmeta nabavke)

ZA

Partiju _____ : _____
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

Partiju _____ : _____
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude " popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹ Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 1: Manometri, termometri i pokazivači protoka; Rezervni djelovi za pneumatiku; Ručni ventil visokog pritiska

R.B.	Opis robe	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos sa PDV-om
Manometri, termometri i pokazivači protoka							
1							
2							
3							
4							
Rezervni djelovi za pneumatiku							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Ručni ventil visokog pritiska							
1							
2							
Ukupno bez PDV-a				€			
PDV				€			
Ukupan iznos sa PDV-om:							
1) brojkama				€			
2) slovima				eura			

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 2: Priključni hidraulični elementi i mašine i uređaji

R.B.	Opis robe	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos sa PDV-om	
Priključni hidraulični elementi								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Mašine i uređaji								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Ukupno bez PDV-a								€
PDV								€
Ukupan iznos sa PDV-om:								
1) brojkama								€
2) slovima								eura

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 3: Pumpe

R.B.	Opis robe	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos sa PDV-om
Pumpe							
1							
Ukupno bez PDV-a				€			
PDV				€			
Ukupan iznos sa PDV-om:							
1) brojkama				€			
2) slovima				eura			

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

FINANSIJSKI DIO PONUDE PARTIJA 4: Pribor za dizanje i vezivanje tereta i čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala

- Pribor za dizanje i vezivanje tereta

R.B.	Opis robe	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupan iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos sa PDV-om
Pribor za dizanje i vezivanje tereta							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
Čelični poluproizvodi i proizvodi od obojenih metala							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

11							
12							
13							
Ukupno bez PDV-a				€			
PDV				€			
Ukupan iznos sa PDV-om:							
1) brojkama				€			
2) slovima				eura			

Uslovi ponude:

Rok isporuke	
Mjesto isporuke	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Napomena: Ponuđači se obavezuju da popune sva polja predviđena obrascem

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača _____, (ime i prezime i radno mjesto) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od _____ godine za nabavku _____ (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

**DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE
U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti (POSEBNO ZA SVE PARTIJE):

- 1) listu glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
- 2) uzorke, opise, odnosno fotografije roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:
 - U ponudi dostaviti detaljnu tehničku specifikaciju i fotografije ponuđene robe;
- 3) i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**DOSTAVITI UZORAK, OPIS, ODNOSNO FOTOGRAFIJU ROBA KOJE SU
PREDMET ISPORUKE, ČIJU JE VJERODOSTOJNOST PONUĐAČ OBAVEZAN
POTVRDITI, UKOLIKO TO NARUČILAC ZAHTIJEVA**

U ponudi dostaviti detaljnu tehničku specifikaciju i fotografije ponuđene robe.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- ...

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

NAPOMENA: Nacrt ugovora o javnoj nabavci je identičan za obje partije. Ponuđač će u ponudi dostaviti jedan Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, **u jednom primjerku i odnosiće se na sve partije.**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Giancarlo Sanzo, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Prodavac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku roba za potrebe HE Perućica broj: 15/17 od 5.04.2017. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka robe za potrebe HE Perućica.

Robe po ovom Ugovoru su:

Partija _____

Ponuda Prodavca integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____ € (_____ Eura).

PDV 19% u iznosu od _____ €.

Ukupna cijena za isporuku robe iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____ € (_____ Eura).

U ukupnu cijenu iz stava 1 ovog člana su uračunati troškovi carinjenja, isporuke do mjesta definisanog članom 5 stav 2 ovog Ugovora, kao i eventualni ostali zavisni troškovi.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

- U roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za isporučenu robu.

Član 4.

U cilju obezbeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROKOVI

Član 5.

Prodavac se obavezuje da će robe iz ovog Ugovora isporučiti u roku od _____.

Mjesto isporuke je HE Perućica.

Član 6.

Datum isporuke robe je datum potpisivanja Zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši Komisija Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Prodavca. Komisija je obavezna da počne sa radom odmah nakon obavještenja Prodavca da je roba spremna za primopredaju.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje Komisija je obavezna da sačini Zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

Prodavac će najmanje 2 (dva) dana prije isporuke pisanim putem (e-mail, fax) obavijestiti Naručioca o terminu isporuke, odnosno dostaviti skeniranu, odnosno kopiju Otpremnice potpisanu od ovlašćenog lica za robu koja je predmet Ugovora.

Direkcija za nabavku i logistiku

Kontakt osoba: Todor Radman

Telefon: 040/204-169

E-mail todor.radman@epcg.com

Original fakturu zajedno sa potpisanom otpremnicom sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Prodavca dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Ul. Vuka Kadržića 2, u Nikšiću za Radovana Radojevića.

Za Prodavca

U vezi isporuke

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

U vezi sačinjavanja fakture

Kontakt osoba: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail _____.

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će Naručiocu dostaviti dokaze, odnosno potvrde o porijeklu proizvoda, kao i pripadajuće ateste i sertifikate, prilikom isporuke ugovorene robe.

Prodavac se obavezuje da Naručiocu na dan isporuke preda svu neophodnu tehničku dokumentaciju, te uslove i trajanje garancije.

IV PRIMOPREDAJA

Član 8.

Prodavac se obavezuje da robe iz ovog Ugovora, isporuči u formi pune funkcionalnosti i u originalnom pakovanju propisanom od strane proizvođača u skladu sa pravilima o transportu i čuvanju robe, a sve prema uslovima iz Tenderske dokumentacije i Ponude koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Isporuka će se smatrati izvršenom kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan, kvantitativan (količinski) i funkcionalni prijem roba i korisničke dokumentacije, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Prodavca.

Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba i prateća dokumentacija koje je Prodavac isporučio Naručiocu imaju nedostatke u kvalitetu, količini ili funkcionalnosti, Prodavac se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno izvršio zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim.

Član 9.

Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Prodavca.

V GARANTNI ROK

Član 10.

Garantni rok za robe koje su predmet ovog Ugovora je rok preciziran u ponudi Prodavca i iznosi _____, a počinje teći od dana isporuke.

Prodavac garantuje da da je ponudjena oprema nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da će obim i kvalitet njegove isporuke biti potpuno u skladu sa njegovom Ponudom i ovim Ugovorom. U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Prodavca koji je dužan u najkraćem roku o svom trošku otkloniti nedostatke, odnosno izvršiti zamjenu neispravnog/oštećenog proizvoda ispravnim.

VI RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Prodavac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Komisija Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Prodavca;
- U slučaju da se Prodavac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Prodavac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

VII OSTALE ODREDBE

Član 12.

Prodavac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužem od ugovorenog roka isporuke iz ovog Ugovora.

Član 13.

Garancije za dobro izvršenje posla treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca, odnosno Prodavca.

Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništav je.

Član 15.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 16.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 17.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Prodavcu, a 2 (dva) Naručiocu.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi

naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlaštenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podgovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podgovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u

dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11, 57/14 i 28/15).

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalбом se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.